

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE United States Patent and Trademark Office Address COMMISSIONER FOR PATENTS P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450 www uspio gov

BIR DATA SHEET

CONFIRMATION NO. 5018

SERIAL NUMBER 10/578,737	FILING or 371(c) DATE 05/10/2006	CLASS 420	GROUP ART UNIT 1793	ATTORNEY DOCKET NO. 1455-061439
	RULE	148		

APPLICANTS

Jeong-Bong Yoon, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Won-Ho Son, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Ki-Bong Kang, Kyungsangbook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Noi-Ha Cho, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF; Ki-Duck Park, Chunlabook-do, KOREA, REPUBLIC OF;

This application is a 371 of PCT/KR04/02901 11/10/2004

REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0079050 11/10/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0082135 11/19/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087566 12/04/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087595 12/04/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0087534 12/04/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088134 12/05/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088689 12/08/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088521 12/08/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0088513 12/08/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0094485 12/22/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0099436 12/29/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2003-0099352 12/29/2003 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041510 06/07/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041511 06/07/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0041509 06/07/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0066620 08/24/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0070960 09/06/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0070959 09/06/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0079664 10/06/2004 REPUBLIC OF KOREA 10-2004-0084298 10/21/2004

** IF REQUIRED, FOREIGN FILING LICENSE GRANTED ** 09/08/2008

Foreign Priority claimed Yes No 35 USC 119(a-d) conditions met Yes No	Met after Allowance	STATE OR COUNTRY	SHEETS DRAWINGS	TOTAL CLAIMS	INDEPENDENT CLAIMS
Verified and /CHRISTOPHER S KESSLER/		KOREA,	5	-87	7
Acknowledged Examiner's Signature	Intials	REPUBLIC OF		84	6

ADDRESS

THE WEBB LAW FIRM, P.C. 700 KOPPERS BUILDING 436 SEVENTH AVENUE PITTSBURGH, PA 15219 UNITED STATES

TITLE								
ing the								
of time)								